



# Komparativne razlike u sposobnosti regeneracije mozga slatkovodnih riba

Irena Labak, Barbara Viljetić, Senka Majić, Vedrana Perkov,  
Dalida Galović, Elizabeta Has-Schőn, Marija Heffer-Lauc



*Salmo gairdneri*

*U građi mozga sisavaca dominira krjnji mozak (telencephalon), a u građi mozga riba dominira optički režanj*




*Mus musculus*

# Ribe imaju evertirani mozak




*Cyprinus carpio*









*Mus musculus*

# U odrasлом мозгу миša нови нейрони настaju само у две zone



**U mozgu  
odrasle  
ribe novi  
neuroni  
nastaju u  
svim  
regijama  
mozga**

**A****B****C****D****E****F**

# Posljedice oštećenja mozga


- **Ribe**
  - Oštećene stanice uklanjuju se **apoptozom**
  - Ozljeda se ograničava samo na **primarno oštećene stanice**
  - U samo dva sata većina riba napraviti će 100 000 novih neurona (**0,2%** ukupnog broja neurona u mozgu)
  - **50%** novonastalih neurona migracijom će doći na svoja mjesto
  - Pridošli neuroni uskoro će se uklopiti u neuronske mreže i postati funkcionalni
- **Sisavci**
  - Oštećene stanice uklanjuju se **nekrozom**
  - Oštećene stanice dovode do oštećenja susjednih stanica-**sekundarno oštećenje**
  - Tijekom 24 sata miš će napraviti 30 000 novih neurona (**0,03%** ukupnog broja neurona odraslog mozga)
  - Samo **5%** novonastalih neurona migracijom će doći na svoje mjesto
  - Vrlo mali broj neurona uklapa se u funkcionalne mreže

# Posljedice oštećenja kralješničke moždine

- Ribe
  - Nema neurogenog mjeđura
  - U nekih riba nastaju novi neuroni
  - Može se obnoviti refleks udaranja repne peraje, ali ne u svih vrsta
- Sisavci
  - Smrt od infekcije i neurogenog mjeđura
  - Nema nastanka novih neurona
  - Djelomično obnavljanje refleksa hodanja u četveronožaca

# Karakteristike odraslih matičnih stanica

- Ribe
- multipotentne
- Samoobnavljajuće
- Imaju karakteristike embrionalnih matičnih stanica



- Sisavci
- usmjereni
- imaju ograničeni broj dijeljenja
- Nemaju karakteristike embrionalnih matičnih stanica

# Razlike u potencijalu stvaranja novih neurona po regijama

- Najviše neurona stvaraju:
- Mali mozak (75%)
- Krajnji mozak
- Optički režanj
- Najmanje novih neurona
- Kralješnička moždina

**Uz pretpostavku da sve vrste  
koštunjača imaju veliku  
neurogenезу, možemo li utvrditi  
koje vrste imaju i veliku  
sposobnost stavljanja novih  
neurona na njihova mesta?**

**Neuroni koji su došli na ispravno mjesto ne  
moraju nužno postati funkcionalni.**

# Metode

---

## Uzorak

Šest vrsta riba, odrasle jedinke:

šaran (*Cyprinus carpio*),

som (*Silurus glanis*),

grgeč (*Perca fluviatilis*),

pastrva (*Salmo gairdneri*),


kečiga (*Acipenser ruthenus*),

štuka (*Esox lucius*).

U mozgu pastrve migratorna zona  
za nove neurone proteže se od  
krajnješnjeg mozga do granice sa  
kralješničnom moždinom



# U mozgu štuke i kečige migratorne zone nastavljaju se u kralješničnu moždinu



Vrste sa širim migratornim zonama imaju veći potencijal regeneracije



*Perca  
fluviatilis*



*Esox lucius*

# Tim agronoma, biologa i medicinara:

## Seniori:

- Marija Heffer-Lauc
- Ivan Bogut
- Elizabeta Has-Schőn

## Juniori:

- Barbara Viljetić
- Dalida Galović
- Irena Labak
- Valentina Pavić
- Senka Majić
- Vedrana Perkov

## Studenti:

- Vinko Krajina

## Stručni suradnici:

- Jasna Radaković
- Petar Odvorčić